



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Knowledge FOR Resilient soCiEty

*KURS CJELOŽIVOTNOG UČENJA
ASEIZMIČKO PROJEKTOVANJE (2. dio)*

Eurokodovi

AGGF Banja Luka, 18.05.2019.


Prof. dr. Sanin Džidić, dipl.ing.građ.



Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

“Eurokodovi predstavljaju set evropskih standarda u oblasti građevinarstva. Razvijeni su na osnovu najnovijih naučnih dostignuća postignutih u saradnji eksperata članica Evropske unije u proteklih 30 godina i predstavljaju bez dvojbe, najsavremenije propise na svijetu u oblasti građevinskog konstrukterstva.” Kao što je poznato, set Eurokodova sadrži deset grupa standarda, a svaka grupa se sastoji od određenog broja dijelova koji pokrivaju specifične tehničke aspekte. Povezanost i međusobna interakcija seta standarda Eurokodova je data na slici desno:





Prethodna slika pokazuje da primjena Eurokodova u konstrukterskom projektovanju predstavlja kompleksan sistem. Naime, Eurokod EN 1990 daje opšta pravila i principe projektovanja nosivih konstrukcija u građevinarstvu, ali razmatra i aspekte upotrebljivosti i njihove trajnosti. Eurokod 1 (EN 1991) definiše dejstva na nosive konstrukcije. Eurokodovi 2 (EN 1992), 3 (EN 1993), 4 (EN 1994), 5 (EN 1995), 6 (EN 1996) i 9 (EN 1999) su Eurokodovi za materijale i daju pravila za projektovanje nosivih konstrukcija od betona, čelika, spregnutih konstrukcija, drveta, zidanih konstrukcija i konstrukcija od aluminija, respektivno. Međutim, nema praktično ni jedne nosive konstrukcije, a da nema svoju temeljnu konstrukciju, pa se za njihovo projektovanje koristi Eurokod 7 (EN 1997). Na objekte koji se nalaze u seizmičkim zonama, kroz Eurokod 8 (EN 1998), definišu se seizmička djelovanja, kao i principi i pravila projektovanja seizmički otpornih konstrukcija.



Dakle, za projektovanje jedne konstrukcije nije dovoljno poznavati samo jedan Eurokod, nego čitav sistem Eurokodova kako bi se na adekvatan način isprojektovao objekat. Sa druge strane, projektovanje prema sistemu Eurokodova zahtijeva i neke aspekte koji do sada nisu bili specificirani nacionalnim propisima zemalja, kao što je npr. i djelovanje požara i otpornost konstrukcija prema požaru kroz dijelove 2 uz Eurokod 1 i Eurokodove za materijale. Takvo pitanje nije stvar izbora projektanta da li će ili neće projektovati i prema dijelu 2, nego obaveza ukoliko je požar na objektu uopšteno gledano mogući scenario i ukoliko se koristi sistem Eurokodova.



Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Dakle, sistem Eurokodova nije "Švedski sto", da se parcijalno primjenjuje ono što je u nekom trenutku odgovarajuće, a zanemaruje ono što iz bilo kojeg razloga ne odgovara, nego ga radije treba posmatrati kao integralni pristup u projektovanju nosivih konstrukcija.



Универзитет у Бањој Луци


Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Eurokodovi kao standardi nisu samo od interesa za zemlje Evropske unije. S obzirom na njihovu aktuelnost i savremenost, te najnovija naučna dostignuća, Zajednički istraživački centar Evropske komisije je predstavio mapu svijeta sa zemljama koje su u potpunosti uvele Eurokodove u svoju nacionalnu standardizaciju, zemlje koje su tom procesu i one koje su izrazile interes u tom smjeru.



Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет



- Eurocodes adopted (EU-EFTA countries)
- Eurocodes adopted or in progress of adoption (non EU countries)
- Expression of interest in Eurocodes adoption (non EU countries)

The Eurocodes Map
© European Union, 2018
Reuse is authorised provided the source is acknowledged



Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Bosna i Hercegovina je jedna od zemalja koja je odlučila uvesti Eurokodove u nacionalnu standardizaciju. Koliko je ovo pitanje važno kako za struku, tako i politiku, pokazuje i činjenica da je u Upitniku Evropske komisije Savjetu ministara BiH za pripremu mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj Uniji iz decembra 2016., u Poglavlju 20 – Preduzetnička i industrijska politika, pitanje 125 e) bilo posvećeno statusu Eurokodova u nacionalnoj standardizaciji i nacionalno određenim parametrima.



STATUS USVAJANJA I IMPLEMENTACIJE EUROKODOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

Nosilac aktivnosti na usvajanju Eurokodova u Bosni i Hercegovini je Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine. Naime, "Evropski komitet za standardizaciju CEN (Comité Européen de Normalisation) sa sjedištem u Briselu je evropska institucija, koja donosi evropske standarde, pa tako i Eurokodove. Rad CEN-a se odvija kroz tehničke komitete. Tehnički komitet CEN-a, koji se bavi donošenjem Eurkodova je CEN/TC 250 - Structural Eurocodes, sa mandatom standardizacije pravila za konstruktersko projektovanje zgrada, objekata i radova uzimajući u obzir odnos između pravila za projektovanje, pretpostavki za ponašanje materijala, izvođenje i kontrolu građevinskih radova. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine (BAS) je nacionalno tijelo za standardizaciju u BiH i kao takva pridružena članica Evropskom komitetu za standardizaciju i jedina ovlaštena institucija za preuzimanje evropskih standarda u BiH, pa tako i Eurkodova."



Institut za standardizaciju BiH je kroz svoj Tehnički komitet BAS/TC 21, Beton i proizvodi od betona, u periodu 2003-2013. godina usvojio sve dijelove Eurokodova metodom proglašavanja na Engleskom jeziku. Međutim, suštinske aktivnosti na usvajanju Eurokodova u bosanskohercegovačku standardizaciju otpočinju osnivanjem Tehničkog komiteta BAS TC 58 – Eurokodovi i Bosna i Hercegovina dobija svoj prvi Eurokod dana 31.12.2014. godine, BAS EN 1990:2014: Eurokod – Osnove projektovanja konstrukcija. Nakon toga se aktivnosti na prevođenju i usvajanju Eurokodova značajno intenziviraju i osnivaju se još dva tehnička komiteta BAS TC 61 i BAS TC 62, gdje se aktivnosti u ovom smjeru raspodjeljuju između ova tri tehnička komiteta Instituta za standardizaciju BiH. Aktivnosti sva tri tehnička komiteta su od početka 2015. godine bile podržane projektom „Podrška Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine u uvodjenju Eurokodova“, koji je finansirala Češka Republika, putem Češke razvojne agencije i Ureda za standardizaciju, mjeriteljstvo i ispitivanje Češke Republike.



Универзитет у Бањој Луци


Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

STATUS USVAJANJA I IMPLEMENTACIJE EUROKODOVA U BIH U 2013

NATIONAL REGULATORY FRAMEWORK

1.1 Is there a National Action plan for adoption and implementation of the Eurocodes

Albania	Strategy report – MPPT
Bosnia and Herzegovina	No
Croatia	Eurocodes is already adopted
the former Yugoslav Republic of Macedonia	Yes
Moldova	No, initiated by MCDT
Montenegro	Yes
Turkey	No, (EC8 included in NSAP)
Serbia	Yes





Универзитет у Бањој Луци


Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

STATUS USVAJANJA I IMPLEMENTACIJE EUROKODOVA U BIH U 2013

NATIONAL REGULATORY FRAMEWORK

1.3 Does any relevant national institution support projects for A/I of Eurocodes? If yes, please give information and reference to any project financed by EU

Albania	GDS (NSB)
Bosnia and Herzegovina	No
Croatia	MGIPIU, HZN (NSB) & Chamber of Civil Engineers (national)
the former Yugoslav Republic of Macedonia	ISRM (NSB), Chamber of authorized architects and engineers/TAIEX, IPA and GTZ support
Moldova	No
Montenegro	Twinning project/EU-IPA
Turkey	No
Serbia	Academia and ISS (NSB)/GTZ and DIN support





Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

STATUS USVAJANJA I IMPLEMENTACIJE EUROKODOVA U BIH U 2013

2.1 Is there a Technical Committee for adoption of the Eurocodes already established

Albania	YES	KT 250 Eurocode (2007)/Chairman - Mr F. Kadiu
Bosnia and Herzegovina	NO	BAS/TC 58 (<i>to be set up</i>)
Croatia	YES	HNZ/TO 548 Structural Eurocodes (2006)/Chairman - Mr I. Dzeba
the former Yugoslav Republic of Macedonia	YES	ISRM TC 40 Eurocodes and National Annexes (2012)/Chairman - Mr T. Delipetrov; (ISRM TC 30: 2007-2012)
Moldova	NO	
Montenegro	YES	ISME/TK 002 Eurocodes (2011)/Chairman - Mr R. Zejak
Turkey	YES	TSI – Safety of construction
Serbia	YES	KS U250 – 1,8 (2012)/Chairman – Mr Gj. Vuksanovic KS U250 – 3,6,9 (2006)/ Chairman – Mr Z. Markovic KS U250 – 2 (<i>to be set up</i>)/Chairman – Mr D. Najdanovic KS U250 – 5,6 (2011)/Chairman – Mr B. Stefanovic KS U182 Geotechnics/Chairman – Mr L. Caki





Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

STATUS USVAJANJA I IMPLEMENTACIJE EUROKODOVA U BIH U 2013

2.2 Please assess the progress of translation of each Eurocode/priorities






Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

STATUS USVAJANJA I IMPLEMENTACIJE EUROKODOVA U BIH U 2013

2.4 Please assess the progress of definition of the NDPs of each Eurocode






Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

STATUS USVAJANJA I IMPLEMENTACIJE EUROKODOVA U BIH U 2013

3.4 Are there any training material (booklets, leaflets, guidelines etc.) available on each country national language?






Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

STATUS USVAJANJA I IMPLEMENTACIJE EUROKODOVA U BIH U 2013

3.1 Are the Eurocodes included in the first cycle study (Bachelor) curriculum at the Universities?





Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

STATUS USVAJANJA I IMPLEMENTACIJE EUROKODOVA U BIH U 2018/2019

Danas, Bosna i Hercegovina je usvojila svih 58 dijelova Eurokodova, preko 5500 strana, koji su prevedeni na jezike naroda u Bosni i Hercegovini, te su postali zvanični bosanskohercegovački standardi.



Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

STATUS USVAJANJA I IMPLEMENTACIJE EUROKODOVA U BIH U 2018/2019





Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

STATUS USVAJANJA I IMPLEMENTACIJE EUROKODOVA U BIH U 2018/2019

BAS TC 58 je značajne napore uložio i na izradi nacionalnih dodataka za Eurokod 1 i Eurokod 8. Ovdje je vrlo važno istaći da su u sklopu napora na izradi nacionalnih dodataka uključena i domaća istraživanja pojedinih članova tehničkih komiteta za Eurokodove.



Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет






Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

U sklopu izrade nacionalnih podataka za klimatska djelovanja, u saradnji sa entitetskim hidrometeorološkim zavodima u Bosni Hercegovini i sa partnerima iz Češke Republike, razvijene su interaktivne karte koje daju osnovne podatke neophodne za proračun nosivih konstrukcija. Preciznost karata je do nivoa objekta. Tako npr. uz BAS EN 1991-1-3/NA:2018 Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-3: Opšta dejstva - Opterećenje od snijega - Nacionalni dodatak, data je interaktivna karta koja daje karakteristične vrijednosti opterećenja snijegom na tlu za teritoriju Bosne i Hercegovine.



Karta opterećenja snijegom na tlu

Sakrij



Lokacija

Zemljopisna/Geografska širina

44.78759

Zemljopisna/Geografska dužina

17.20505

Nadmorska visina

151

[m.n.m.]

Prikaži

Poništi

Karakteristična vrijednost opterećenja snijegom na tlu

Opterećenje 1.9 [kN/m²]

Zona: III



O aplikaciji

<http://eurokodovi.ba/snijeg/>


Prof. dr. Sanin Džidić, dipl.ing.građ.



Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Takođe je izrađena interaktivna karta za vrijednost osnovne brzine vjetra uz BAS EN 1991-1-4/NA:2018 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije, Dio 1-4: Opća djelovanja, Djelovanja vjetra – Nacionalni dodatak.



Karta osnovne brzine vjetra

Lokacija

Zemljopisna/Geografska širina	44.7642
Zemljopisna/Geografska dužina	18.10044
Nadmorska visina	331 [m.n.m.]

Prikaži **Poništi**

Vrijednost osnovne brzine vjetra

Brzina 11.54 [m/s] Zona I ?

O aplikaciji

<http://eurokodovi.ba/vjetar/>


Prof. dr. Sanin Džidić, dipl.ing.građ.



Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Sastavni dio BAS EN 1991-1-5/NA:2017 Eurokod 1 – Djelovanja na konstrukcije, Dio 1-5: Opća djelovanja, Toplinska djelovanja – Nacionalni dodatak je i interaktivna karta maksimalnih i minimalnih temperatura prikazana na Slici.



<http://eurokodovi.ba/temperature/>

Prof. dr. Sanin Džidić, dipl.ing.građ.



Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Karta seizmičkog hazarda

Sakrij



Lokacija

Zemljopisna/Geografska širina 42.68032

Zemljopisna/Geografska dužina 18.3751

Nadmorska visina 581 [m.n.m.]

Prikaži Ponisti

Vrijednost referentnog maksimalnog ubrzanja tla tipa A

a_{gr} za povratno razdoblje/period od 95 godina 0.16 [g]

a_{gr} za povratno razdoblje/period od 475 godina 0.35 [g]



CZECH REPUBLIC
REPUBLIKA ČESKÁ



ÚNMZ
UNIVERSITY OF NATURE AND TECHNOLOGY



BAS
CENTRAL INSTITUTE FOR METEOROLOGY AND HYDROLOGY
CHMU



FHMZ BIH




USMB



FZZG


O aplikaciji



Posebna pažnja je bila posvećena izradi interaktivne karte uz BAS EN 1998-1/NA:2018 Evrokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo zemljotresa - Dio 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade - Nacionalni dodatak, kojom su date vrijednosti referentnog maksimalnog ubrzanja tla za povratni period od 475 godina za granično stanje nosivosti (ULS) i za povratni period od 95 za granično stanje upotrebljivosti (SLS).

<http://eurokodovi.ba/seizmika/>

Prof. dr. Sanin Džidić, dipl.ing.građ.



<http://eurokodovi.ba/seizmika/>



Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

U dodatku, članovi tehničkih komiteta za Eurokodove, Mustafa Hrasnica, Azra Kurtović, Amir Čaušević, Dejan Dević, Salko Kulukčija, Rašid Hadžović, Suad Zalihić, Sanin Džidić i Emir Hodžić, zajedno sa Janom Markovom iz Češke Republike su autori i "Priručnika za Eurokodove" u izdanju Instituta za standardizaciju BiH i Češke kancelarije za standarde, mjeriteljstvo i ispitivanje – ÚNMZ, koji obrađuje specifične aspekte primjene Eurokodova, a posebno EN 1990, Eurokoda 1 i Eurokoda 8, sa jednim brojem urađenih konkretnih primjera.




Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет



PRIRUČNIK ZA EUROKODOVE



BAS EN 1990
BAS EN 1991-1-1
BAS EN 1991-1-2
BAS EN 1991-1-3
BAS EN 1991-1-4
BAS EN 1991-1-5
BAS EN 1998-1

Sarajevo, 2018

Autori:

prof. dr. sc. Mustafa Hrasnica, dipl. ing. grad.
prof. dr. sc. Jana Marková, dipl. ing. grad.
prof. dr. sc. Azra Kurtović, dipl. ing. grad.
prof. dr. sc. Amir Čaušević, dipl. ing. grad.
Dejan Dević, dipl. ing. grad.
doc. dr. sc. Salko Kulukčija, dipl. ing. grad.
prof. dr. sc. Rašid Hadžović, dipl. ing. grad.
doc. dr. sc. Suad Zahirović, dipl. ing. grad.
prof. dr. sc. Sanin Džidić, dipl. ing. grad.
mr. sc. Emir Hodžić, dipl. ing. grad.

Recenzent:

prof. dr. sc. Mladen Glibić, dipl. ing. grad.

Izdavači: Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine - BAS,
Vojvode Radomira Putnika 34, 71123 Istočno Sarajevo, BiH

Češka kancelaria za standarde, mjeriteljstvo i ispitivanje - ÚNMZ,
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1, Republika Česká

Štampa: Lucc2P studio, Milan Martinek, Republika Česká

Dizajn korice: Zvjezdan Šehovac, dipl. ing. el.

Izdanie: Prvo

Tiraž: 200

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

006.77(497.6)(035)
006.4:624.04(497.6)(035)

PRIRUČNIK za eurokodove [Elektronski izvor]: BAS EN 1990; BAS EN 1991-1-1;
BAS EN 1991-1-2; BAS EN 1991-1-3; BAS EN 1991-1-4; BAS EN 1991-1-5; BAS EN
1998-1: Principi i procedure seta evropskih standarda - sistema tehničkih pravila za
projektovanje zgrada i inženjerskih konstrukcija uključujući građevinske materijale i
objedinjavanje metodologija konstruktorskog projektovanja / [autori Mustafa Hrasnica ... [et
al.]. - El. knjiga. - Istočno Sarajevo: Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, BAS;
Praha: Češka kancelaria za standarde, mjeriteljstvo i ispitivanje, UNMZ, 2018

Način dostupa (URL): <http://eurokodovi.ba/?lang=bs>. - Nasl. sa nasl. ekranu. - Opis izvora
dana 17. 5. 2018.

ISBN 978-9958-530-04-3
1. Hrasnica, Mustafa
COBISS.BH-ID 25695238

© Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine

<http://eurokodovi.ba/handbook/?lang=bs>

Prof. dr. Sanin Džidić, dipl.ing.građ.



NAREDNE AKTIVNOSTI U IMPLEMENTACIJI EUROKODOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

Aktivnosti tehničkih komiteta Instituta za standardizaciju BiH se nastavljaju, dominantno na izradi i usvajanju nacionalnih dodataka. Međutim, u ovom trenutku, primjena Eurokodova u projektovanju nosivih konstrukcija u BiH nije obavezna, jer standardi po definiciji imaju dobrovoljnu, a ne obavezujuću primjenu. Da bi imali obaveznu primjenu, potrebno je donijeti odgovarajuće pravilnike, koje donose nadležna ministarstva. Trenutno su određeni aspekti Eurokodova 2 i 6, inkorporirani u sklopu Pravilnika o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u betonske konstrukcije (Sl. novine FBiH, br. 86/2008) i Pravilnika o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u zidane konstrukcije (Sl. novine FBiH, br. 86/2008). Međutim, ne postoji nikakav određen i definisan akcioni plan u smjeru sveobuhvatne implementacije Eurokodova u entitetske regulatorne okvire.



Универзитет у Бањој Луци


Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Takođe, neophodno je sistem Eurokodova posmatrati kao dio jednog šireg sistema. Kao što je poznato, Eurokodovi daju smjernice i pravila za projektovanje nosivih konstrukcija. Međutim, kod projektovanja, izgradnje, nadzora nad izvođenjem građevinskih radova i kontrole kvaliteta npr. betonskih konstrukcija, Eurokodovi predstavljaju samo jedan segment evropskih normi koji definišu ovu oblast, a koji su međusobno uzročno-posljedično povezani.



Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет





Kao što je i logično, Eurokod 2 se koristi za projektovanje betonskih konstrukcija. Pri tome, Eurokod 2 ne specificira klase čvrstoće betona, niti način njihovog određivanja. Klasa čvrstoće betona je definisana kroz EN 206:2013. U Bosni i Hercegovini je ovaj standard preveden i usvojen kao BAS EN 206+A1:2018 – Beton – specifikacija, svojstva, proizvodnja i usklađenost. Betonare koje proizvode beton klasa čvrstoće prema BAS EN 206+A1:2018, moraju zadovoljiti kriterije usklađenosti definisane ovim standardom. S obzirom da beton koji se isporuči na gradilište od betonare koja zadovoljava kriterije usklađenosti ne mora neophodno biti odgovarajućeg zahtjevanog kvaliteta na gradilištu (zbog uslova transporta ili drugih parametara), tada se primjenjuju kriteriji identičnosti, što je od izuzetne važnosti, kako za izvođača radova, tako i nadzornog inženjera. Standard BAS EN 206+A1:2018 takođe definiše kriterije identičnosti u zavisnosti od broja probnih tijela.



Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Broj n rezultata ispitivanja čvrstoće na pritisak iz definisane zapremine betona	Kriterij 1	Kriterij 2
1	Srednja vrijednost od n rezultata (f_{cm}) N/mm ²	Bilo koji od pojedinačnih rezultata ispitivanja (f_{ci}) N/mm ²
2 do 4	Nije primjenjivo	$\geq f_{ck} - 4$
5 do 6	$\geq f_{ck} + 1$	$\geq f_{ck} - 4$



Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Sva ispitivanja betona, uključujući ispitivanja svježeg i očvrslog betona, kao i njegovih komponenata trebaju biti urađena sa čitavim nizom evropskih standarda koji su naznačeni na prethodnoj slici. Nijedan standard, ispod BAS EN 206+A1:2018 sa te slike, nije preveden na službene jezike u Bosni i Hercegovini.



Posebno pitanje predstavlja, koja laboratorija može vršiti ispitivanja u skladu sa ovim Evropskim standardima. Da bi rezultati ispitivanja bili vjerodostojni, laboratorija, kao i metode ispitivanja moraju biti akreditirane od strane Instituta za akreditaciju Bosne i Hercegovine (BATA). Sticanjem statusa bilateralnog potpisnika EA MLA (EA - European Accrediation - Evropska akreditacija; MLA - Multilateral Agreement - Mulitlaterarni sporazum), BATA je 2012. postala pridruženi član u područjima ispitivanja (EN ISO/IEC 17025), kalibracije (EN ISO/IEC 17025) i inspekcije (ISO/IEC 17020), a potpisivanjem ILAC MRA (ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation; MRA - Mutual Recognition Arrangement) BATA je 2013. stekla status punopravnog člana ILAC-a u područjima ispitivanja (EN ISO/IEC 17025), kalibracije (EN ISO/IEC 17025) i inspekcije (ISO/IEC 17020). U zaključku, nijedna laboratorija koja nije akreditirana od strane BATA-e u Bosni i Hercegovini i koja nema akreditirane metode ne može sprovoditi zvaničnu kontrolu kvaliteta betona shodno evropskim standardima.



Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

U tom smislu, neophodne su dalje aktivnosti stručne zajednice na prevodu i usvajanju ostalih evropskih standarda, koji su u direktnoj vezi sa primjenom i implementacijom Eurokodova. Takođe je potrebno pružiti podršku i ohrabriti laboratorije za akreditaciju evropskih metoda u vezi sa primjenom i implementacijom Eurokodova kod BATA-e.



Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

NOVA GENERACIJA EUROKODOVA


Proces usvajanja i implementacije Eurokodova je kontinuiran process, koji je počeo još sedamdesteih godina prošlog vijeka, da bi od 1990. godine prvo postojali u formi ENV, a od 1998. godine kao evropski standardi (EN). U periodu iza toga, zemlje Evropske Unije su radile na donošenju nacionalnih dodataka, implementaciji i primjeni Eurokodova i povlačenju nacionalnih standarda u suprotnosti sa Eurokodovima. (U periodu 2012-2015. godina, iniciran je proces daljeg razvoja sistema Eurokodova koji uključuje donošenje novih i revizije postojećih Eurokodova. Program za dalji razvoj sistema Eurokodova je napravljen 2013. godine, a od 2015 godine je CEN/TC 250 je dobio mandat da radi na daljoj evoluciji Eurokodova.




Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

EUROCODE Story




The "1st generation"



Osmišljen je fazni pristup u tom procesu, a od 2021 do 2023. godine se očekuje druga generacija Eurokodova.

Towards the 2nd generation





Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Ključni ciljevi druge generacije Eurokodova idu u sljedećim pravcima:

- Aspekti procjene, ponovne upotrebe, sancije i ojačanja postojećih konstrukcija;



JRC SCIENTIFIC AND POLICY REPORTS

New European Technical Rules for the
Assessment and Retrofitting of
Existing Structures

Policy Framework
Existing Regulations and Standards
Prospects for CEN Guidance


AUTHORS

Paul Liedtke; Jörg Fischer;
Gernot Dierckx; Stuart Matthews; Peter Turner;
Süleyman Levent; Giuseppe Manzini; Camilla Neuk
Eduardo Oviedo; Juergen Schatz

EDITORS

S. Drasna, A. Pinto, P. Liedtke, S. Demus

Draft, October 2014





Универзитет у Бањој Луци


Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Ključni ciljevi druge generacije Eurokodova idu u sljedećim prvcima:

➤ Unaprijeđenje zahtjeva za robustnost konstrukcija;

- Strengthening of the requirements for **robustness**

Pipers Row Car Park,
Wolverhampton, UK, progressive
collapse, punching shear (1997)



Ronan Point - UK
(16.05.1968)



CDG Airport collapse of
terminal 2E Paris (2004)






Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Ključni ciljevi druge generacije Eurokodova idu u sljedećim pravcima:

- Razvoj novog Eurokoda za nosive konstrukcije od stakla;
- Development of a new Structural Eurocode on **Glass Structures**





Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Ključni ciljevi druge generacije Eurokodova idu u sljedećim pravcima:

- Razvoj novih Eurokodova za membranske konstrukcije i konstrukcije ojačane polimernim vlaknima;
 - Steps towards the development of new Eurocodes on **membrane structures** and **structural applications of Fibre Reinforced Polymers**

JRC SCIENCE AND POLICY REPORT

Prospect for European Guidance for the Structural Design of Tensile Membrane Structures

Support to the implementation, harmonization and further development of the Eurocodes

AUTHORS
Natalie Stranghöver, Jörg Ullmann
and
Faruk Bilićoglu, Kai-Uwe Blättner, Heiko Bügner-Bilz, Ed Come, Nick Gibson, Peter Gosling, Roger Hoekman, Joseph Llorente, Marc Matinovac, Marc Marcon, Marjke Möller, Mieke Nagel, Giorgio Novati, Fadi Sammoun, Peter Seinen, Bend Stimpfle, Valy-Taric, Jean-Christophe Thomas

EDITORS
Marjke Möller, Sylva Dimrova, Artur Pinto, Steve Denton
2016



JRC SCIENCE FOR POLICY REPORT

PROSPECT FOR NEW GUIDANCE IN THE DESIGN OF FRP

Support to the implementation, harmonization and further development of the Eurocodes

Authors
Luis Ascione, Jean-François Caron, Patrice Godonou, Koen van Uetvelde, Jan Krupens, Tony Moltram, Matthias Oppo, Morten Gantzas Sørensen, Jon Tabby, Liesbeth Tramp

Editors
Luis Ascione, Eugenio Gaberez, Silvia Dimrova, Artur Pinto, Steve Denton

2016

Report EUR 27946 EN



*Nelson Mandela Bridge in Alkmaar (NL)
FRP movable deck*



Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Ključni ciljevi druge generacije Eurokodova idu u sljedećim pravcima:

- Proširenje Eurokoda 1 – Djelovanja na konstrukcije sa dijelovima vezanim za atmosfersko zaledjivanje provodnika kod nadzemnih elektroenergetskih vodova i djelovanjima struja i valova na priobalnim objektima;
 - **Atmospheric Icing**
 - **Actions from Waves and Currents**



Atmospheric Icing
[ISO 12494,]



Waves and Currents [ISO 21650,]



Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Ključni ciljevi druge generacije Eurokodova idu u sljedećim prvcima:

- Unaprijediti i omogućiti jednostavnije korišćenje Eurokodova, posebno za svakodnevnu inženjersku upotrebu;
- Unaprijediti harmonizaciju Eurkodova kroz smanjivanje broja nacionalno određenih parametara i različitih vrijednosti za dodirna područja (kod Eurokoda 1).



Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Nova generacija Eurokodova predstavlja ambiciozan projekat u njihovom daljem razvoju. U tom smislu i stručna zajednica u Bosni i Hercegovini treba nastaviti aktivnosti neophodne za implementaciju sistema Eurokodova prve generacije, ali istovremeno i proširiti front stručnjaka, posebno mladih koji mogu doprinijeti savladavanju izazova koji će u bliskoj budućnosti biti stavljeni pred nju.



Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Bosna i Hercegovina je napravila izuzetan napredak u usvajanju Eurokodova u nacionalnu standardizaciju od 2013. godine do danas i u tom procesu se nalazi ispred većine zemalja koje nisu članice EU u široj regiji. Prevedeno je na službene jezike u Bosni i Hercegovini i usvojeno svih 58 dijelova Eurokodova. Izrađen je i usvojen jedan dio nacionalnih dodataka uz Eurokodove 1 i 8, a poseban napor je u tom smjeru naglašen u izradi karata i interaktivnih karata uz dijelove Eurokoda 1 za klimatska djelovanja i seizmički hazard uz Eurokod 8. Naredni koraci u implementaciji Eurokodova se trebaju fokusirati na izradu i donošenje nacionalnih dodataka uz ostale dijelove Eurokodova, kao i u smjeru donošenja odgovarajućih pravilnika od strane nadležnih ministarstava, čime bi se omogućila potpuna implementacija sistema Eurokodova.



Универзитет у Бањој Луци

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Poseban izazov u potpunoj implementaciji Eurokodova predstavlja i prevodenje i usvajanje evropskih standarda, koji su u neposrednoj vezi sa sistemom Eurokodova, ali i osnaživanje i akreditacija laboratorija i metoda za evropske standarde u neposrednoj vezi sa implementacijom Eurokodova. U bliskom narednom periodu, posebno zahtjevan i kompleksan zadatak za stručnu zajednicu će predstavljati druga generacija Eurokodova.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Thank you
for your attention

Contact info about the presenter:
Prof. dr. Sanin Džidić, dipl.ing.grad.
ninsa_d@hotmail.com

Knowledge FOr Resilient soCiEty

